



Bolwetsi bja mpshikela



Theresa Segala





Mapshike o tsenwe ke phefo mmeleng. O a roromela ebile o a ethimola. O opša ke hlogo. Mapshike o a lwala.





Mapshike o šoma kudu, mesong go fihla mathapama. O šoma go tonya a sa apara diaparo tša borotho. Bjale o swerwe ke mpshikela. Ke mpshikela wo mogolo. O lwala kudu.



“Mpshikela wo, o tla mpolaya. O šoro kudu.”
Mapshike a realo. “Ga ke dume dijo, ga ke dume
selo. Ga go se se tsenago. Mašole a ka a mmele a a
fokola.”





Morwa wa gagwe Pšhatla, o balabala kudu. “Tate ga a je, ga a robale. E bile o phela a pshikologa.” Pšhatla a realo. Pšhatla a swara kgogo molomo, a ya thabeng. A bowa a swere lengana. Naa Mapshike o tla le nwa? Pšhatla a apea lengana a le fa tatagwe Mapshike. Mapshike a kgapha komiki, lengana la falala.



“Tate ga o nyake go fola. O reng o kgapha lengana le? Bjale o tla fodišwa ke eng? Gona e re ke go rekele sehlare sa mpshikela.” Gwa realo Pšhatla.





Pšhatla o dula le tatagwe yo a dutšego gae ka botšofadi. Mmagwe o šoma toropong. O bowa gae ga tee ka kgwedi. Pšhatla o mo leleditše mogala go mo tsebiša ka seemo sa tatagwe. Mmagwe a mo eletša gore a mo rekele sehlare sa mpshikela.



Ka pejana Pšhatla a leba khemeseng , a bowa a swere sehlare sa mpshikela. A tšea lehwana a tshela sehlare sa mpshikela. Mapshike a nwa, a robala.





Mapshike a pshikologa, a pšhatla lebotlelo la sehlare. “Aowii! sehlare se pšhatlegile. Ke tla fola bjang? Ke sehlare sa theko ya godimo.”



“Tate, lebotlelo la sehlare le pšhatlegile. Sehlare se faletše.” Gwa bolela Pšhatla. “Hee morwa, e bile kotsi.” Gwa fetola mokgalabje a bonala a kwele bohloko.





Mantšiboa Pšhatla a dula a nnoši ka phapošitulelong a bogela thelebišene. Mogopolo o be o nagana ka bolwetši bja tatagwe. Gwa fihla sebaka sa ditaba mo thelebišeneng. A gogwa šedi ke go kwa go bolelwa ka bolwetši bjo bogolo bja COVID -19. Bjona bo aparatše lefase ka moka. Mašabašaba a batho a lobile maphelo ka bolwetši bjo. A tlelwa ke letšhogo.



Sehlare se pšhatlegile pšhotlo! Mpshikela o mo gateletše. Ditho tša gagwe di a baba. Ga a sa kgona go itirela selo. Pšhatla a gopola ka bolwetši bjo bogolo bja mpshikela.”Bjale gona ke go felegetša kliniking go lekolwa.” Mapshike a tomola mahlo. a šikinya hlogo. A re,” Moo ke mo ke sa yego.”





Mesong Pšhatla o ile a ya mabenkeleng go reka kuranta bjale ka mehleng. Letlakaleng la mathomo go be go ngwadilwe gore: COVID-19 Bolwetši bjo bošoro, ka maletere a magolo. Ge a fihla gae, a dula fase a bala temana yeo gabotse. Ya hlaloša dika tša bolwetši bjo le gore batho ba swanetše ba dire diteko.



Pšhatla a thoma go balabala ka pelo. A ya ka phapošing ya tatagwe. A mo lebelela mo malaong. Ga a kgone selo. Mokgalabje o a ethimola, o gohlola a sa khutše. A tšea kuranta a e lebanya le mahlo a gagwe gore a bale. Mapshike a bala, a lebelela morwa'gwe ka mahlong, a mo fularela.





Mapshike o no hlwa a pshikologa letšatši ka moka.
Go bothata. Pšhatla o rapeletša tatagwe. “Aowii!
Tate, a re ye hle.” Mapshike a lebelela fase.



Pšhatla a thuša tatagwe go emelela. Ba totoba, ba tseba ka koloing. Šibale ba leba kliniking. “Thušang!, thušang hle!” Pšhatla a goeletša. Baoki ba mo thuša ba bea Mapshike setulung sa go thwetha. Ba mo iša ka phapošing ya bohlahlofelo.





Ngaka ya hlahloba Mapshike. Ya mo dira le diteko tša COVID-19. Ba mo fa dihlang, ba mo laela go dinwa. Ba mo hlaba ka tšhwaana. Mapshike a ya le boroko.



Mooki a gopotša Pšhatla ka ditsela tša maphelo mo nakong ye ya COVID- 19:

- Hlapa diatla kgafetša-kgafetša ka meetse le sesepe.
- O ka šomiša sanithaisa.
- Hlokomela sekgoba gare ga lena.
- Apara maseke ge o eya bathong.
- Ge o gohlola goba o ethimola, šomiša sakatuku sa pampiri goba sejabana sa gago.





Mapshike o rile go fola mpshikela, a thoma go kganyoga dijo. Bjale o ipshina ka dijo e le ruri. Ga a sa pshikologa. Pšhatla le tatagwe ba boela kliniking go hlola dipoelo tša COVID-19. Ka mahlatse tša bowa di le gabotse. Ba ikwa ba lokologile.



Mapshike le Pšhatla ba leboga ngaka le baaki,
ba boela gae. Go tloga letšatši leo Mapshike
a netefatša gore o apara borutho ge go tonya.
Ka dinako tšohle o be a phela a hlapa diatla
kgafetšakgafetša ka meetse le sesepe. A bile a
apara maseke.

